

# Abat Leoun Spariat

Majourau dóu Felibrige

**Pouèmo Nouvial**

**1913**



**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang

<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

# **ABAT LEOUN SPARIAT**

**Majourau dóu Felibrige**

## **POUÈMO NOUVIAU**

**Pèr lou Maridage**

**De**

**FELIPO TROIN**

**Felibre de la Targo**

**E D'ourtènsi LEOUN, D'Entre-Vau**

**Dins la Glèiso SANT FLAVIAN**

**DE TOULOUN**

**29 de Mars de 1913**

# POUÈMO NOUVIAU

## BÈU NÒVI

Èro escri de-segur au celèste missau  
Qu'en letro d'or, la niue, trelusènt se desplego,  
Que noste gènt parla, lou parla prouvençau  
Dins la glèiso ounte sian un jour farié sa plego (1),

Coume l'a deja facho e coume la fara  
Au païs dóu mistrau, au païs di cigalo;  
Car lou verbe nascu dóu soulèu jamai calo.  
Se dis que tout bèn vèn en quau saup espera:

Dóumaci peramount aro avèn uno estello  
Que di felibre un jour sara lou paradis:  
D'un eterne trelus Mirèio s'enmantello,  
Dins li ensigne amount Mirèio resplendis (2).

Es l'estello d'amour que fai lume dins l'amo  
Ensignant lou camin dóu bonur au jouvènt  
En quau fai rescountra la Mirèio que l'amo  
E qu'à soun endavans gènto e crentouso vèn.

Dis Aup ferigoulado elo vèn trefoulido...  
Estènt souleto, ai las ! aguènt perdu si gènt,  
Fisançouso e voulènt uno ajudo soulido  
Elo vèn, sènso pòu, vers lou pouèto gènt.

Lou pouèto a lucha pèr derraba la vido,  
Lou pouèto es óubrié: travaio de si man;  
Car se l'amour dóu Bèu tèn l'amo esbalauvido,  
Es lou travai qu'adus lou pan de l'endeman.

Ah ! que sara countènt quouro, après la journado,  
Lou felibre vendra vous rejougne à l'oustau  
E quouro d'un bouquet veira la taulo ournado  
E que veira lusi lou got coume un cristau.

Ah ! que sara countènt quouro tranquile e libre  
Retrouvara la joio à soun umble fougau  
E que vous cantara li cansoun di felibre...  
Ah ! de l'ausi canta, Madamo, aurés grand gau!

Ah! lou bonur di paure es un bonur que duro !  
Quouro l'on tasto ensèn lou pan de si susour,  
L'on óublido lèu lèu lis ouro tristo e duro  
E l'esperanço bouto au cor uno lusour.

Car sèmpre lou travai aura sa recoumpènso  
E sèmpre lou Devé coumpli sènso regrèt  
Coungreio— es pas toujours ço que lou mounde pènso —  
Coungreio lou bonur, n'en baio lou secrèt.

Sènso amour, cadun saup que la vido es crudèlo (3)  
Cadun saup que pèr fes fan tira li camin,  
Qu'au peiròu di doulour avèn nosto escudello  
E que l'espino crèis dapèd lou jaussemin.

Ansin vai la vidasso e n'avèn fa la provo:  
Dins l'amour noun se pòu viéure sènso doulour;  
Mai l'amo se fai grando e forto dins l'esprovo  
E souto chasco crous se rescoude uno flour.

Es tout de causo acò qu'ai pas besoun de dire.  
De l'amour lou mai pur la crous es lou simbèu,  
Sus la crous lou bon Diéu soufriguè lou martire,

La crous assoustara voste amour jouine e bèu.

E souto lou regard pietadous dóu sant Criste

V

Fréjus - Imprimerie J. Cisson, 46, rue Nationale - 1913

Tèste integrau

Còpi interdicho

Reserva pèr aquéli qu'an la licènci d'utilisacioun

**C.I.E.L. d'Oc**

**Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc**

Sèti souciau:

3, plaço Joffre - 13130 Berro.

Tóuti dre reserva - Tous droits réservés - All right reserved.

© **Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc - 1998**

© Adoubamen dóu tèste, de la meso en pajo e de la maqueto pèr Ugueto Giély,  
en sa qualita de mèmbe dóu Counsèu d'Amenistracioun dóu CIEL d'Oc.